




Fofa, Ndili, fofa

Buka e ke ya ga









Official Partner
of Book Dash
bookdash.org



Every child should own a hundred books by the age of five. To that end, BookSprint gathers creative professionals who volunteer to create new, Namibian storybooks that anyone can freely translate and distribute. To find out more, and to download beautiful, print-ready books, visit our Project page: www.booksprintnamibia.org

Fofa, Ndili, fofa

(Fly, Ndili, fly)

E kwadilwe ke Naledi Nakuta

Ditshwantsho ke Helena Louw

E tlhamilwe ke Silas M. Nangolo

E rulagantswe ke Nasrin Siege

E ranotswe ke Pack Mokalleng

Paakanyo e dirilwe ke Selma Sethibang

Thulaganyo ya kgatiso ke Lisa Borman

Ofisi ya bagatishi: Detlef Pfeifer

BookSprint Namibia ka thuso ya Goethe-Institut Namibia le Boemedi jwa Repaboliki ya kitlano ya Jeremane mo Namibia ka 12 Diphlane 2024.

ISBN: 978-99945-922-2-7

Typeset in Ribeye and Quicksand

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 Licence
(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

You are free to share (copy and redistribute the material in any medium or format) and adapt (remix, transform, and build upon the material) this work for any purpose, even commercially. The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the following license terms:

You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use. No additional restrictions: You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.





Helena Louw

Naledi Nakuta

Silas M. Nangolo





**Ndili o lebile dinonyane tse dingwe
jaaka di fofela kwa godimo mo looping.**







**“Ke batla go fofa jaaka dinonyane mo
loaping! Ao kgona nthuta go fofela kwa
godimo jalo?” go botsa Ndili.**

**“Thata, re tla dira jalo, Sa ntlha, o
tshwanetse go gola, wa nna le masetlha,”
go bua Mme.**








“Ke na le masetla! Ke batla go fofa gone jaanong!” Ndili a gatelela.

“E le ruri o masetla, Ndili.” Mme a mo gomotsa.

“Mme pele o fofa mo loaping, a re fofe mmogo mo tshimong,” go bua Rre.








**Dinonyane tse tharo di fofa
go tswa mo setlhageng.**











**“Tshese e, e tshwana le letsatsi,”
go bua Ndili.**





**“Ke sone se e bidiwang sonebolomo,”
go bua Mma.**





“Ditsheshe tse, di nkg
monate,” go bua Ndili.

“Di bidiwa dirosa. Di na le
monkgo o o monate,”
go bua Papa.





Mma wa ithimola a re “Achooooo!”







**Papa, Mma le Ndili ba tshameka
mo loaping.**





“Ke lapile,” go bua Ndili.



“Tla re ikhutse,” go bua Mma.



**Mma le Papa ba dula fa fatshe go
bapa le ene.**









“Ke jaaka rona dinonyane re na le
maatla a go fofa,” go bua Papa.





**“Sa ntlha, mo tshimong go tswa foo mo
loaping,” go opela Mma.**



